



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica  
Broj:  
Podgorica, \_\_\_\_\_ godine.

## PRETPLATNIČKI UGOVOR

po Ponudi za \_\_\_\_\_, koja važi od..... (fizičko lice)

Zaključen dana _____ 20__ godine.	Prodajno mjesto _____
-----------------------------------	-----------------------

Ugovorne strane:

1. **Davalac usluga:** Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, ul. Moskovska 29, (u daljem tekstu: Davalac usluga)2. **Pretplatnik:**

Ime i prezime:	Adresa (ulica, broj, poštanski broj, grad)	Br. Identifikacionog dokumenta (I.k., pasoš i dr.)
Student <input type="checkbox"/>	Učenik <input type="checkbox"/>	Lice sa invaliditetom <input type="checkbox"/>

JMB .....(nije obavezno popuniti)

Dostava računa (upisivanjem znaka „x“ u odgovarajućem polju Pretplatnik se opredjeljuje za način dostave racuna):

Putem pošte: <input type="checkbox"/>	Elektronskim putem <input type="checkbox"/> e-mail: _____
---------------------------------------	---

2.1. **Solidarni dužnik**

Ime i prezime (br. lične karte/pasoša)	Mjesto/Adresa
--	---------------

JMB .....(nije obavezno popuniti)

Osnovne odredbe:

**Član 1. Predmet Ugovora:**

1. Ovim Ugovorom Davalac usluga i Pretplatnik uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa zasnivanjem pretplatničkog odnosa za izabranu uslugu u skladu sa Ponudom za istu\*:

Telefonski priključak <input type="checkbox"/>	Internet <input type="checkbox"/>	Extra TV <input type="checkbox"/>	xDuo <input type="checkbox"/>	Extra Trio <input type="checkbox"/>	Tango <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

(\* upisivanjem znaka «X» u odgovarajućem polju Pretplatnik se opredjeljuje za osnov zasnivanja pretplatničkog odnosa)

2. Ponudom iz prethodnog stava se utvrđuju uslovi korišćenja izabrane usluge i ista čini sastavni dio ovog Ugovora (u daljem tekstu: Ponuda).

3. Usluge: a) telefonski priključak čini usluga zasnivanja pretplatničkog odnosa radi obezbjeđenja priključenja i pristupa javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i dodjele pretplatničkog broja na fiksnoj lokaciji i, zavisno od izabrane usluge, dodjele i pretplatničkog broja za postpaid usluge mobilne telefonije, a u cilju korišćenja javnih govornih usluga Davaoca usluga; b) Internet čini usluga širokopojasnog pristupa Internetu putem pristupne mreže Davaoca usluga na fiksnoj lokaciji; c) Extra TV čini usluga korišćenja programskog sadržaja putem Internet protokola koju Davalac usluga pruža u fiksnoj telekomunikacionoj mreži.

4. Pretplatnik ima mogućnost da po ovom Ugovoru zasnjuje pretplatnički odnos za više usluga istovremeno.

5. Pretplatnik se sa »Opštim uslovima pružanja usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži Crnogorskog Telekom na fiksnoj lokaciji« može upoznati i prije zaključenja ovog Ugovora na internet stranici [www.telekom.me](http://www.telekom.me) ili iste može, bez naknade, preuzeti u štampanoj formi u poslovnica Davaoca usluga.**Član 2. Pretplatnički i/ili dr. broj:**

- za fiksnu lokaciju (govorni servis): \_\_\_\_\_
- za mobilnu telefoniju (mobilna mreža) \_\_\_\_\_
- za mobilni internet: \_\_\_\_\_

**Član 3. Tarifni paket/Paket usluga i/ili dodatne usluge:**

1. Tarifni paket/paket usluga i min.period korišćenja istog:

Usluga	Tarifni paket	Minimalni period korišćenja	Mjesečna cijena (sa PDV-om)

2. Karakteristike tarifnog paketa i/ili paketa usluga i uslovi koriscenja istog su definisani Ponudom.

3. Po ovom Ugovoru Pretplatnik prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa može da se opredijeli i za dodatnu uslugu:

Usluga	Dodatna usluga	Minimalni period korišćenja	Mjesečna cijena (sa PDV-om)

**Član 4. Cijena usluge:**

1. Mjesečna naknada za pristup mreži iznosi 6.17€ (sa PDV-om).

2. Ostale cijene usluga (zasnivanje pretplatničkog, pretplata, cijena uređaja, dodatne usluge i dr.) su definisane Ponudom.

3. Način plaćanja cijene: Upisivanjem odgovarajućeg znaka u pripadajućem polju Pretplatnik se opredjeljuje za način plaćanja cijene zasnivanja pretplatničkog odnosa i/ili opreme po izabranoj usluzi:

Cijena zasnivanja pretplatničkog odnosa	<input type="checkbox"/> 1 rata	<input type="checkbox"/> 2 rate	<input type="checkbox"/> 3 rate	<input type="checkbox"/> 10 rata
---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Tip uređaja	Serijski broj opreme	Vlasništvo opreme

5. **Instalacija:** Instalaciju usluge izabrane od strane Pretplatnika vrši isključivo stručne službe Davaoca usluga .6. **Vrijeme trajanja Ugovora:**

1. Ovaj Ugovor se zaključuje na:

<input type="checkbox"/> određeno vrijeme sa minimalnim periodom od _____ mj.	<input type="checkbox"/> određeno vrijeme od _____ mj.	<input type="checkbox"/> Neodređeno vrijeme bez minimalnog trajanja
---	--	---

(upisivanjem znaka „x“ u odgovarajućem polju utvrđuje se period trajanja Ugovora )

2. Period trajanja Ugovora iz prethodnog stava počinje da teče danom aktiviranja izabrane usluge na strani Pretplatnika.

3. Pretplatnik ima pravo na raskid Ugovora u bilo kojem trenutku, shodno članu 28 ovog Ugovora

4. U slučaju raskida Ugovora prije isteka perioda iz stava 1 ovog člana Pretplatnik je dužan da plati naknade shodno članu 29 ovog Ugovora.

## Član 7. Stupanje na snagu Ugovora

1. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a prava i obaveze po istom teku od dana aktiviranja usluge na strani Pretplatnika.
2. Ukoliko Davaoc usluge u zakonskom roku, računajući taj rok od dana podnošenja zahtjeva i potpisivanja Ugovora, utvrdi da ne postoje tehničke mogućnosti za instalaciju usluge, Ugovor se danom obavještanja Pretplatnika raskida bez obaveze plaćanja naknada nastalih po osnovu raskida.

## Član 8. Odredba o saglasnosti Pretplatnika za obradu ličnih podataka

1. Davaoc usluga može obradivati lične podatke o Pretplatniku dobijene po ovom Ugovoru u svrhe predviđene posebnim obrascem za registraciju Pretplatnika saglasno pozitivnim propisima.

## Ostale odredbe: Član 9. Način zasnivanja pretplatničkog odnosa za izabranu uslugu, obaveze i odgovornosti ugovornih strana

### 9.1. Način zasnivanja pretplatničkog odnosa za izabranu uslugu:

Pretplatnički odnos se zasniva pošto Pretplatnik podnese zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa. Zahtjev može podnijeti i lice koje ima pismenu saglasnost vlasnika stambenog / poslovnog objekta o prihvatanju instaliranja usluge, potpisanu u prisustvu ovlašćenih predstavnika Davaoca usluga.

Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa se podnosi na propisanom obrascu Davaoca usluga ili elektronskim putem (on line). Podnošenje zahtjeva elektronskim putem (on-line) vrši se na internet stranicama Davaoca usluga [www.telekom.me](http://www.telekom.me).

### 9.2. Obaveze i odgovornosti ugovornih strana

#### 9.2.1. Za uslugu :

#### **A - na fiksnoj lokaciji: telefonski priključak (priključenja i pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i dodjele pretplatničkog broja na fiksnoj lokaciji):**

- Pretplatnik se obavezuje da: izvede o svom trošku i u skladu sa standardima iz predmetne oblasti sve radove na izgradnji telekomunikacionih instalacija u rasponu od telekomunikacionog izvoda (terminalne tačke mreže) do pojedinačnog objekta i učini ih pristupnim za priključenje na telekomunikacionu pristupnu mrežu u roku ne dužem od 8 dana od podnošenja zahtjeva i omogući ovlašćenom licu Davaoca usluga pregled ispravnosti pretplatničkih uređaja i instalacije prije priključenja; obezbijedi potrebne pretplatničke uređaje (tf uređaj) atestirane i ovjerene oznakom kvaliteta i koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog Ugovora; svoje pretplatničke uređaje i instalacije održava u stanju koje ne ometa normalno funkcionisanje javne elektronske komunikacione mreže na fiksnoj lokaciji na koju su priključeni i snosi troškove za isto; se uzdržava od bilo kakvih radnji koje mogu nanijeti štetu mreži Davaoca usluga ili drugim licima korisnicima mreže. Pretplatnik je odgovoran za korišćenje pretplatničkog broja od strane trećih lica kojima je omogućio korišćenje. Pretplatnik je odgovoran za zloupotrebu poziva prema brojevima hitnih službi i drugim brojevima.

- Davaoc usluga se obavezuje da: odredi Pretplatniku pretplatnički broj; omogući Pretplatniku nesmetanu i kvalitetnu upotrebu i sigurnost ugovorenog servisa, po zahtjevu Pretplatnika omogući mu da zadrži pretplatnički broj pri: promjeni operatora u skladu sa pozitivnim propisima, pri geografskoj promjeni terminalne tačke u okviru iste mrežne grupe, ukoliko postoji tehnička mogućnost i pri izmjeni usluge, da izda propisan račun, bez naknade, za pružene usluge koji omogućava jasan uvid u stavke i provjeru obračunatog iznosa za pružene usluge ili račun koji nije razdvojen po stavkama, na pisani zahtjev Pretplatnika; omogući Pretplatniku, na njegov zahtjev, bez naknade, uvid u detaljan račun (listing) najmanje jednom mjesečno u formi koja omogućava kontrolu utroška; po zahtjevu Pretplatnika ispostavlja račune za pružene usluge i elektronskim putem na e-mail adresu dostavljenu od strane Pretplatnika; po zahtjevu Pretplatnika omogućiti mu zabranu prikazivanja (identifikaciju) broja pri pozivima ostvarenim kod pozvanog broja. Pretplatnik je upoznat da se navedena zabrana ne odnosi na pozive koje Pretplatnik ostvari prema broju 112 i drugim brojevima hitnih službi; Davaoc usluga ne snosi odgovornost za sadržaj poruke koju Pretplatnik prenosi koristeći komunikacionu mrežu. Davaoc usluga je dužan omogućiti Pretplatniku, na njegov zahtjev, prenosivost broja pri promjeni operatora u skladu sa pozitivnim propisima. Za korišćenje usluge prenosivosti broja Pretplatniku, shodno njegovom zahtjevu, Davaoc usluga će naplaćivati posebnu naknadu u iznosu utvrđenom od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija).

#### **B – za mobilnu mrežu: mobilna telefonija:**

- Davaoc usluga se obavezuje da podnosiocu zahtjeva u roku od navedenih 8 dana od dana prijema zahtjeva omogući pristup svojoj mreži.

- Pretplatnički odnos može zasnovati fizičko lice koje zaključi ovaj pretplatnički Ugovor. Pretplatnički odnos će se smatrati uspostavljenim danom obostranog potpisivanja Ugovora, a prava i obaveze po istom počinju teći danom aktivacije usluge od strane Davaoca usluga.

- Davaoc usluga ima pravo da odbije zahtjev i zaključenje Ugovora iz sledećih razloga: ako zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa nije uredno popunjen, odnosno potpisan od strane podnosioca zahtjeva; ako podnosilac zahtjeva ne dostavi i/ili ne pruži na uvid identifikaciona dokumenta; ako je Davaoc usluga raskinuo pretplatnički odnos zasnovan u ranijem periodu zbog povrede ugovornih odredbi od strane podnosioca zahtjeva; ako je podnosilac zahtjeva maloljetna osoba ili osoba ograničene ili bez poslovne sposobnosti a nema valjano odobrenje zakonskog zastupnika ili ima nedostataka u punomoćju za zastupanje; ako su podaci o identitetu, odnosno pravnoj sposobnosti podnosioca zahtjeva netačni; ako u trenutku podnošenja zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa podnosilac zahtjeva ima prema Davaocu usluga dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu korišćenja drugih usluga iz ponude Davaoca usluga.

#### **SIM kartica/e-SIM profil**

- Nakon zaključenja Ugovora Davaoc usluga predaje Pretplatniku SIM karticu i pokreće proceduru uključivanja na mobilnu mrežu.

- Informacije o PIN-kodu i PUK-kodu daju se Pretplatniku u zaštićenom omotu. Podaci o PIN-kodu i PUK-kodu su tajni. Pretplatnik će se smatrati direktno odgovornim za svaku zloupotrebu ili neovlašćeno korišćenje SIM kartice kao i PIN i PUK kodova.

- Pretplatnik kupovinom mobilnog uređaja koji omogućava korišćenje eSIM profila Crnogorskog Telekom (u tekstu: eSIM profil) će dobiti i uputstvo o aktivaciji eSIM profila Crnogorskog Telekom koje može, bez naknade, preuzeti, u štampanoj formi, u poslovnicama Davaoca usluga. O načinu aktivacije eSIM profila Pretplatnik se može upoznati i na internet stranici [www.telekom.me](http://www.telekom.me). Pretplatnik koji kupi mobilni uređaj koji omogućava korišćenje eSIM profila, po obavljenoj registraciji, aktivira eSIM profil. Odredbe ovog Ugovora koji se odnosi na SIM karticu jednako važe i za eSIM profil.

- Pretplatnik se obavezuje da Davaocu usluga obavijesti u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe SIM-kartice u najkraćem roku uz obavezno navodjenje identifikacionih podataka ( korisnički broj,PIN-kod...) radi utrdjivanja vjerodostojnosti prijave.

- U slučaju gubitka ili krađe SIM-kartice/e-SIM profila Pretplatnik se obavezuje prijavu potvrditi pismenim putem u roku od 2 radna dana od dana poziva u kojem slučaju neće biti obavezan snositi troškove korišćenja SIM-kartice/e-SIM profila nakon poziva službe Davaoca usluga.

- Pretplatnik je dužan da u cilju izbjegavanja neočekivanih , neželjenih troškova prilikom korišćenja opreme za mobilnu elektronsku komunikacionu mrežu u područjima Crne Gore u kojima postoji mogućnost preuzimanja signala inostranog roming operatora ( jači signal) izvrši manualni izbor operatora, te vrši i redovnu kontrolu stanja na račun u slanjem SMS sa sadržajem: RACUN na broj.1467 ili pozivom na broj 12711 ili 1500. Ukoliko Pretplatnik ne postupi u skladu sa ovom odredbom preuzima i obavezu izmirivanja potraživanja nastalih po tom osnovu. Ukoliko Davaoc usluga utvrdi da je Pretplatnik postupao u skladu sa ovom odredbom ali se odlucio da i dalje nastavi da koristi mrežu inostranog roming operatora( jači signal) Pretplatnik preuzima i obavezu izmirivanja potraživanja nastalih po tom osnovu. Područja na kojima postoji mogućnost preuzimanja signala drugog operatora ( jači signal) čine područja koja nisu pokrivena signalom Davaoca usluga. O područjima koja su pokrivena signalom Davaoca usluga Pretplatnik se može informisati na web stranici [www.telekom.me/postpaid-pokrivenost.nspc](http://www.telekom.me/postpaid-pokrivenost.nspc).

- Pretplatnik je odgovoran za zloupotrebu ili neovlašćeno korišćenje svoje SIM kartice/e-SIM profila kao i svojih PIN i PUK kodova.

- Ukoliko Pretplatnik ne primi račun isto ga ne oslobađa od obaveze plaćanja računa u propisanom roku, odnosno Pretplatnik je u obavezi da zatraži prepis računa u prodajnim mjestima Davaoca usluga.

- Obaveze, odgovornosti i ograničenja Davaoca usluga

- Davalac usluga se obavezuje da Pretplatniku omogući korišćenje usluge u skladu sa tehničkim propisima i standardima.

- Davalac usluga ne odgovara za :

- pokrivenost signalom, kvalitet, sigurnost, ponuđene usluge u drugim telekomunikacionim mrežama u Crnoj Gori, ili za usluge evidentirane od strane drugog operatora mobilne mreže u područjima Crne Gore gdje se može preuzet signal mreže drugog operatera (preuzet jači signal) po stavu 5 prethodnog člana.
- marketinški ili neki drugi sadržaj informativnih usluga, npr. informativne usluge koje obezbjeđuju druga lica mimo Davaoca usluga, ali preko mobilne mreže Davaoca usluga shodno članu 11 stav 10 ovog Ugovora. Davalac usluga je dužan da ta druga lica upozori da navedene marketinške i informativne usluge ( putem SMS , poziv) prema korisniku može da vrši samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.

- Davalac usluga se obavezuje da podatke o saobraćaju Pretplatnika, čuva i obrađuje za potrebe utvrđivanja Pretplatnikovog računa ili plaćanja interkonekcionih naknada.

- Davalac usluga se obavezuje da obezbijedi da podaci o Pretplatniku ne budu dostupni drugim licima osim samom Pretplatniku i licima koje Pretplatnik ovlasti, kao i u slučaju zahtjeva nadležnog organa.

- Davalac usluga ne odgovara za zloupotrebu korisničkog odnosa koja je rezultat pristupa trećeg lica sigurnosnim kodovima (PIN kod i PUK kod) .

- Davalac usluga nije ovlašćen za pružanje pomoći u obezbjeđivanju prava Pretplatnika na zaštitu od zlonamjernih poziva i sl, ali će Pretplatnika upoznati sa metodama i procedurama koje Pretplatnik treba da preduzme u cilju obezbjeđivanja toga prava.

- Davalac usluga u cilju zaštite od eventualnih troškova i štete koje Pretplatnik korišćenjem usluga može prouzrokovati ima pravo da uvede ograničenja za određenu vrstu poziva i/ ili druge mjere shodno članu 33 ovog Ugovora.

- Davalac usluga nije odgovoran za štetu koju Pretplatnik može da pretrpi zato što nije mogao da ostvari pristup željenoj usluzi zbog događaja i okolnosti na koje Davalac usluga nije mogao da utiče.

### 9.2.2. Za Internet uslugu (usluga širokopoljasnog pristupa Internetu na fiksnoj lokaciji):

- Pretplatnik se obavezuje: da ne može prenijeti na treće lice prava i obaveze iz Ugovora, osim u slučaju solidarne odgovornosti i to uz saglasnost Davaoca usluga, te da ni pod kojim uslovima i ni na koji način ne može vršiti preprodaju odnosno ustupanje na korišćenje ugovorene Internet usluge drugim korisnicima (bilo da se radi o fizičkim ili pravnim licima); da neće vršiti niti pomagati vršenje radnji koje su usmjerene na zloupotrebu usluge, a naročito: slati ili širiti materijal bilo koje vrste koji u sebi sadrži viruse, zlonamjerne kompjuterske kodove, fajlove ili programe koji su u stanju da zaustave, unište ili ograniče funkcionalnost softvera, hardvera ili komunikacione opreme bilo kojeg trećeg lica; kršiti nacionalne propise; koristiti Uslugu za nezakonite radnje ili za pomaganje bilo kakvih nezakonitih radnji;omogućavati prenos govora preko Interneta (VoIP), trećim licima. Davalac usluga zadržava pravo da pored navedenih ograničenja propiše i druga ograničenja koja su u funkciji suzbijanja nezakonitih radnji Pretplatnika, o čemu će blagovremeno obavijestiti Pretplatnika 15 dana prije dana primjene istih da o kvaru opreme (u toku trajanja i po isteku garantnog roka) obavijesti Davaoca usluga na način uređen ponudom, svoje pretplatničke uređaje i instalacije održava u stanju koje ne ometa normalno funkcionisanje Internet usluge, čuva u tajnosti svoj username/password, te snosi odgovornost u slučaju neovlašćene upotrebe istog od strane trećeg lica, omogućiti Davaoca usluga pristup svojim prostorijama u svrhu uspješnog otklanjanja smetnji.

- Davalac usluga se obavezuje da: Pretplatniku omogući korišćenje usluge u skladu sa tehničkim propisima i standardima; isporučiti i/ili instalira opremu koji su po Ugovoru obezbijedjeni od strane Davaoca usluga, te da podesi parametre pristupa i demonstrira funkcionalnost Internet usluge. Instalacija ONT uređaja ne obuhvata zaštitu mrežne i/ili kompjuterske infrastrukture, pa je Pretplatnik odgovoran za adekvatnu zaštitu svoje infrastrukture; isporučene ONT uređaje Davalac usluga je dužan da održava za čitavo vrijeme trajanja Ugovora. Davalac usluge ne garantuje kvalitet rada servisa ukoliko je opravka/zamjena ONT uređaja izvršena suprotno od ovog člana ili od strane serviseru koji nije ovlašćen od strane Davaoca usluge; ispunjava svoje obaveze prema Pretplatniku savjesno, profesionalno i u skladu sa svojim mogućnostima, imajući u vidu da pružanje usluge podrazumijeva i korišćenje usluga treće strane na koju Davalac usluga nema direktnog uticaja. Davalac usluga nema obavezu instalacije mrežnih kartica, USB drayvera, podešavanja parametara firewall-a, switch-eva ili drugih elemenata na računaru ili mreži Pretplatnika u cilju povezivanja na opremu (ONT). Davalac usluga nema obavezu instalacije, konfigurisanja i obezbjeđenja garantnog roka za opremu koja nije isporučena u paketu Internet usluge od strane Davaoca usluga ili nije kupljena na prodajnim mjestima Davaoca usluga, Davalac usluga nije odgovoran za bilo kakve smetnje i/ili ograničenja korišćenja usluge zbog događaja koji se smatraju «višom silom» (na primjer: rat, poplava, štrajk itd.) ili za koju je odgovoran Pretplatnik i/ili treća strana ili niti je obavezan da obezbijedi alternativnu uslugu i/ili da snosi bilo kakvu štetu koju Pretplatnik pretrpi po tom osnovu. Davalac usluga nije odgovoran za smetnje i/ili prekide prouzrokovane dužim ili kraćim nestankom električne energije. Davalac usluga ima pravo da od Pretplatnika naplati troškove koji nastanu ukoliko se ustanovi da je disfunkcija ili smetnja u korišćenju usluge nastala pogrešnom manipulacijom ili drugom radnjom Pretplatnika i/ili drugim smetnjama koji nijesu u domenu odgovornosti Davaoca usluga.

### 9.2.3. Za EXTRA TV uslugu (programski sadržaja putem Internet protokola na fiksnoj lokaciji)

- Davalac usluga se obavezuje: da prihvati zahtjev za pružanje Extra-TV usluge ako su ispunjeni sljedeći uslovi: ako postoje slobodni potrebni mrežni kapaciteti; ako postoje tehnički preduслови rada Extra-TV usluge na televizijskom prijemniku i komunikacionoj priključnoj liniji Pretplatnika; u svrhu korišćenja Extra TV usluge Davalac usluga obezbjeđuje Pretplatniku Extra TV prijemni uređaj, kućni modem (u daljem tekstu HGW) i odgovarajući daljinski upravljač (u daljem tekstu: Oprema). Extra TV prijemni uređaj je uređaj koji prima video stream zajedno s drugim potrebnim informacijama (TV vodič, autorizacija itd.), te ga proslijeđuje na televizijski prijemnik. Extra-TV prijemni uređaj je povezan s jedne strane s Ethernet kablom na HGW, a s druge strane na televizijski prijemnik Pretplatnika; Oprema ostaje u vlasništvu Davalac usluga i garantni rok za iste traje za svo vrijeme trajanja Ugovora. Pri korišćenju Extra TV prijemnog uređaja, Pretplatnik je dužan pridržavati se tehničkog uputstva i uputstava za upotrebu koji se isporučuju uz Extra TV prijemni uređaj na crnogorskom jeziku. Davalac usluga ne odgovara za štetu nastalu nepridržavanjem navedenih uputstava. Instalacija Opreme uključuje priključivanje Extra TV prijemnog uređaja i kućnog modema, spajanje napajanja na električnu mrežu Pretplatnika, nadzor postupka aktivacije Extra TV usluge, te podršku pri unosu identifikacionih podataka kod prvog korišćenja usluge koji uključuju unos Identifikacionog broja i Glavnog PIN-a. Davalac usluga ne preuzima odgovornost za funkcinisanje Extra TV usluge, ukoliko je Pretplatnik sa svoje strane instalirao opremu koju nije isporučio Davalac usluga. Davalac usluga ne garantuje kvalitet rada Extra TV usluge ukoliko je opravka/zamjena opreme izvršena od strane serviseru koji nije ovlašćen od strane Davalac usluga. Za potrebe korišćenja usluge Extra TV Pretplatnik će dobiti tri lična identifikaciona broja (Personal Identification Number -PIN: PIN za kupovinu (Purchase PIN), Pin za roditeljsku kontrolu (parental control pin), PIN za onemogućavanje pristupa kanalu. PIN za kupovinu omogućava Pretplatniku iznajmljivanje VOD (Videoteka) sadržaja. Davalac usluga daje Pretplatniku početne PIN brojeve iz stava 1 ovog člana s tim da ih Pretplatnik može sam naknadno izmijeniti. Pretplatnik se obavezuje držati u tajnosti, PIN-brojeve koje mu dodijeli Davalac usluga. Pretplatnik je isključivo odgovoran za svaku štetu nastalu usljed nepravilnog postupanja i/ili zloupotrebe ili neovlašćenog korišćenja PIN-brojeva. Pretplatnik je isključivo odgovoran za neovlašćeno korišćenje Extra TV prijemnog uređaja koji mu je dodijeljen od strane Davaoca usluga.

Davalac usluga nije odgovoran za nemogućnost emitovanja sadržaja koja je izazvana višom silom. Događaj više sile je događaj izvan kontrole i volje strana, koji se nije mogao predvidjeti ili izbjeći preduzimanjem odgovarajuće radnje. Događaji više sile uključuju, ali nisu ograničeni na: zemljotrese, poplave, rat, pobunu ili ratno stanje, štrajkove, onemogućavanje rada, bojkote i druge oblike prestanka rada, državni embargo, restrikcije i slično.

- Pretplatnik po ovom Ugovoru: ne može prenijeti na treće lice prava i obaveze iz Ugovora, te ni pod kojim uslovima i ni na koji način ne može vršiti preprodaju, odnosno ustupanje na korišćenje Extra-TV uslugu drugim korisnicima (bilo da se radi o fizičkim ili pravnim licima).

Pretplatnik se obavezuje da će koristiti sadržaj u skladu važećim propisima Crne Gore, što uključuje, ali nije ograničeno na prava sadržana u propisima o autorskim i srodnim pravima, propisima o pravu industrijske svojine.

Pretplatnik je saglasan da Davalac usluga ima pravo u bilo kojem trenutku privremeno ograničiti ili uskratiti korištenje Extra TV usluge, ukoliko Pretplatnik postupa suprotno prethodnom stavu. Davalac usluga neće odgovarati za štetu koja bi mogla nastati Pretplatniku po tom osnovu.

Pretplatnik se obavezuje da će Extra TV uslugu koristiti poštujući autorska i druga srodna prava sadržaja koja se ovom uslugom prenose. Pretplatnik se obavezuje da će Extra TV uslugu koristiti za svoje privatne potrebe, te istu neće ni na koji način učiniti dostupnom javnosti u smislu važećih propisa o autorskim i srodnim pravima. Pretplatnik garantuje da uslugu neće koristiti u zajedničkim ili javnim prostorijama bilo koje vrste uključujući ali ne ograničavajući se na zajedničke ili javne prostorije u ugostiteljskim objektima, bolnicama, putevima, aerodromima i drugim sličnim otvorenim ili zatvorenim mjestima i to ne uzimajući u obzir da li ostvaruje imovinsku korist pružanjem Extra TV usluge. Kršenje navedenih obaveza predstavlja bitnu povredu Ugovora, te Pretplatnik odgovara Davaocu usluga za svu štetu koja nastane uslijed toga. U slučaju kršenja obaveza iz ovog stava Davalac usluga zadržava pravo na jednostrani raskid Ugovora.

#### **Član 10. Rokovi i uslovi za priključenje pretplatničke terminalne opreme**

1. Davalac usluga se obavezuje da podnosiocu zahtjeva u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko postoje tehničke mogućnosti, omogući pristup svojoj mreži. Ovako utvrđeni rok se produžava u slučaju nastupanja okolnosti više sile ili kašnjenja Pretplatnika u ispunjenju preuzetih obaveza.

2. Pretplatnik je dužan obezbijediti terminalnu opremu atestiranu i ovjerenu oznakom kvaliteta i koja ispunjava uslove zaštite i bezbjednost korisnika i dr. lica, zaštite životne sredine, da se sa njenom upotrebom ne izazivaju štetne smetnje i koja ispunjava dr. uslove utvrđene Zakonom o elektronskim komunikacijama.

3. Pretplatnik je dužan da čuva i tehnički ispravno održava terminalnu opremu koja je u njegovom vlasništvu, te snosi i odgovornost za istu

#### **Član 11. Tehničke karakteristike terminalne opreme Davaoca usluga**

1. Davalac usluga je dužan da na svojoj internet adresi [www.telekom.me](http://www.telekom.me) uredjaji objavi tehničke karakteristike svoje mreže, kao i tehničke karakteristike opreme koja se može priključiti na istu radi korišćenja izabrane usluge, i Pretplatnik se sa istim može upoznati prije zaključenja Ugovora. O navedenom se Pretplatnik može informisati i pozivom na broj koji je istaknut na datoj internet stranici. Prilikom izbora opreme Pretplatnik mora voditi računa o navedenom, te u slučaju nepodudarnosti dužan je da izvrši prilagođavanje operativnog sistema sopstvene opreme.

2. Davalac usluga je dužan da i opremu koju nudi Pretplatniku i njene tehničke karakteristike objavi na datoj internet adresi. Davalac usluga se obavezuje da Pretplatniku uz opremu koji nudi isporuči i upustvo za upotrebu na crnogorskom jeziku, kao i garantni list za isti. Pretplatnik je dužan da se pridržava upustava o korišćenju opreme.

3. Pretplatnik koji zasniva pretplatnički odnos za govorni servis putem IP tehnologije prilikom instalacije komunikacionog priključka preuzima i opremu i ista ostaje u vlasništvu Davaoca usluga. Garantni rok za opremu traje za svo vrijeme trajanja Ugovora i troškove eventualnih opravki ili zamjene istih snosi Davalac usluga, osim ukoliko do kvara dodje neadekvatnim rukovanjem od strane Pretplatnika ili je opravka vršena od strane neovlašćenog lica. Pod neadekvatnim rukovanjem se podrazumijeva rukovanje koje nije u skladu sa uputstvom o korišćenju dobijenim od strane Davaoca usluga. Instalaciju opreme vrše isključivo stručne službe Davaoca usluga Pretplatnik po datoj opremi ima mogućnost da koristi dva pretplatnička broja, pri čemu obavezu plaćanja mjesečne pretplate ima samo po osnovu jednog. Komunikacija između ta dva pretplatnička broja je besplatna.

#### **Član 12. Mogućnost pozivanja brojeva hitnih službi**

1. Davalac usluga je dužan da putem poziva, bez naknade, omogući pristup jedinstvenom evropskom broju "112" i drugim brojevima hitnih službi. Davalac usluga je dužan da omogući hitnim službama prikazivanje podataka o lokaciji sa koje je poziv upućen u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

2. Pretplatnik je pri zaključenju Ugovora upoznat da kod usluga koje se zasnivaju na IP tehnologiji poziv prema broju 112 i brojevima hitnih službi nije moguć u slučaju nestanka električne energije bilo na strani Pretplatnika ili na strani pozvanog broja. Davalac usluga nije odgovoran za štetu koju Pretplatnik može da po tom osnovu pretrpi.

#### **Član 13. Informacije o uslovima koji ograničavaju pristup i/ili korišćenje usluga, u skladu sa zakonom**

##### **A - za mrežu na fiksnoj lokaciji:**

1. Davalac usluga može, bez saglasnosti Pretplatnika, privremeno ograničiti, odnosno prekinuti pristup svojim uslugama, kada je to potrebno radi otklanjanja smetnji, redovnog održavanja i razvoja mreže.

2. U slučaju privremenih ograničenja iz prethodnog stava Davalac usluga je dužan da obavještenje o privremenom ograničenju, odnosno prekidu pristupa uslugama objavi, jedan dan unaprijed, u sredstvima javnog informisanja i dostavi Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija), kao i hitnim službama, ako to utiče na njihov rad.

3. Davalac usluga je dužan da o ograničenju odnosno prekidu pristupa uslugama dužem od šest sati, neposredno obavijesti Pretplatnika, na odgovarajući način.

4. U slučaju ograničenja odnosno prekida usluge iz stava 1 ovog člana, Davalac usluga je dužan da umanj mjesječnu pretplatu Pretplatniku srazmjerno trajanju ograničenja, odnosno prekida usluge.

##### **B - za mobilnu mrežu:**

5. Pored navedenog po prethodnim stavovima, uslovi koji ograničavaju pristup i korišćenje usluge mobilne mreže su i kada Davalac usluga utvrdi da Pretplatnik narušava sigurnost rada mreže, odnosno da istu zlorabljuje na način što je koristi suprotno Ugovoru. Davalac usluga je ovlašćen da bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine pružanje usluga, s tim što će o prekidu obavijestiti Pretplatnika u najkraćem mogućem roku.

#### **Član 14. Minimalni ponuđeni nivo kvaliteta usluge**

##### **A - za mrežu na fiksnoj lokaciji:**

1. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku omogući raspoloživost i nesmetano korišćenje ugovorene usluge. Davalac usluge garantuje raspoloživost usluge od 96% na mjesečnom nivou. Raspoloživost se definiše kao vrijeme u kome je Pretplatniku bila dostupna izabrana usluga. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku prije zaključenja Ugovora, a shodno pozitivnim propisima, da na uvid informacije o izmjerenim vrijednostima parametara kvaliteta usluga. Ove informacije su Pretplatniku dostupne u svim prodajnim mjestima Davaoca usluga, kao i na web adresi: <http://www.telekom.me/izvijestaj-o-vrijednostima.nsp>.

2. Davalac usluga Pretplatniku nudi sljedeći minimalni nivo kvaliteta usluge:

- Vrijeme uspostavljanja usluge na fiksnoj lokaciji za 95% uspostavljenih usluga : <10 dana
- % uspostavljenih usluga na fiksnoj lokaciji do dogovorenog termina: >60%
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 80% kvarova : < 48 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na pretplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 95% kvarova: < 80 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na pretplatničkom dijelu mreže)
- Učestanost kvarova po pristupnoj liniji za 100 linija: < 20% (osim za smetnje izazvane višom silom i smetnje na pretplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme odziva službe za korisnike: 50 % odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi)
- Vrijeme odziva službe za davanje informacija o telefonskom imeniku: 50 % odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Učestalost neuspješnih poziva : <1%
- Vrijeme uspostavljanja poziva: vrijeme uspostavljanja poziva prosječno vrijeme za sve nacionalne pozive (sekunde) -2,28; -vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih nacionalnih poziva (sekunde) - 2,07 prosječno; vrijeme za međunarodne pozive (sekunde) - 6,39; -vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih međunarodnih poziva (sekunde) -6,38,
- Učestalost neuspješnog prenosa podataka kod usluge pristupa Internetu: 0,00%

3. U cilju obezbjeđenja nevedene raspoloživosti Davaoca usluga ima pravo pregleda ispravnosti pretplatničke terminalne opreme ukoliko ista uzrokuje smetnje u mreži Davaoca usluga. Pretplatnik je dužan da omogućiti nesmetan pristup istoj. Ako ovlašteno lice Davaoca usluga utvrdi kvar ne pretplatničkoj terminalnoj opremi koji bi mogao ometati nesmetan rad, ispravnost mreže ili kvalitet usluge, dužan je da nadjeno stanje pismeno konstatuje i upozori Pretplatnika o obavezi da u što kraćem roku otkloni ustanovljenu neispravnost.

4. Na osnovu pismenog izvještaja ovlaštenog lica Davaoca usluga može privremeno isključiti pretplatničku terminalnu opremu iz mreže do otklanjanja neispravnosti.

5. Ukoliko u datom roku od dana privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme iz razloga definisanih prethodnim stavom Pretplatnik istu ne otkloni, Davaoca usluga ima pravo trajnog isključenja pretplatničke terminalne opreme i raskid pretplatničkog odnosa

6. Davaoca usluga je dužan da Pretplatnika prije zaključenja Ugovora upozna da u slučaju nestanka električne energije, bilo na strani Pretplatnika (ili na strani pozvanog broja), usluga neće biti dostupna, Stoga, Davaoca usluga nije odgovoran za štetu koju Pretplatnik po tom osnovu može da pretrpi.

#### **B-za mobilnu mrežu:**

##### **a) Mobilna telefonija:**

7. Davaoca usluga Pretplatniku nudi sljedeći minimalni nivo kvaliteta usluge:

- Vrijeme odziva službe za korisnike. 50% odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Vrijeme odziva službe za davanje informacija o telefonskom imeniku. 50% odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Učestalost raskinutih veza : <1%
- Učestalost neuspješnih SMS : <3%
- Prosječno vrijeme prenosa SMS poruka : <10 sekundi
- 
- Učestalost neuspješnih uspostavljenih poziva u mreži: <1.5%
- Vrijeme uspostavljanja poziva: prosječno vrijeme za sve nacionalne pozive (sekunde) -5,66; vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih nacionalnih poziva (sekunde) -7,34; prosječno vrijeme za međunarodne pozive (sekunde) - 3,96; vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih međunarodnih poziva (sekunde) -4,23.

##### **b) za internet uslugu putem Mobilnog interneta:**

8. Davaoca usluga se obavezuje da se stara o kvalitetu usluge koje pruža, te je u tom smislu ovlašten da preduzima sve aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta usluge.

9. Davaoca usluga se obavezuje da Pretplatnika, prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, obavijesti da nema obavezu i mogućnost da cijeli naseljeni prostor teritorije Crne Gore pokrije signalom tj da postoje područja teritorije Crne Gore koja nisu pokrivena mrežom. Pretplatnik se o pokrivenosti naseljenog prostora Crne Gore mrežom Davaoca usluga može informisati na web stranici <http://www.telekom.me/postpaid-pokrivenost.nsp>. Davaoca usluga će Pretplatnika prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa informisati da u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti Davaoca usluga postoji mogućnost da usluga neće biti dostupna u svako vrijeme i na svakom mjestu.

10. Zbog karakteristika tehnologije koja se koristi za pružanje usluge širokopoljnog pristupa internetu, Davaoca usluga ne garantuje dostizanje maksimalne brzine interneta za tu tehnologiju. Ostvarena brzina širokopoljnog interneta zavisi od tehnologije koju operator nudi, izbora terminalne opreme, broja korisnika koji dijele resurse bazne stanice, kao i uslova za prostiranje signala (nesmetana optička vidljivost, blizina bazne stanice i vremenski uslovi).

11. Davaoca usluga je u obavezi da održava mrežu za mobilnu telefoniju u skladu sa propisanim standardima koji važe u ovoj oblasti.

12. Davaoca usluga je dužan da obezbjedi kvalitet, sigurnost i zaštitu elektronskih komunikacionih usluga koje Pretplatniku pruža od zloupotrebe trećih lica, a u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

13. Davaoca usluga nije odgovoran za bilo kakve smetnje i/ili ograničenja korišćenja usluge zbog događaja koji se smatraju »višom silom« (na primjer: rat, poplava, štrajk itd.) ili zbog nestanka električne energije kod Pretplatnika ili zbog događaja za koje je odgovoran Pretplatnik i/ili treća strana, niti je obavezan da obezbjedi alternativnu uslugu i/ili da snosi bilo kakvu štetu koju Pretplatnik pretrpi po tom osnovu.

14. Davaoca usluga će Pretplatnika prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa informisati da pretplatnički odnos uključuje usluge mobilne komunikacije na unutrašnjoj i inostranim mrežama sa kojima Davaoca usluga ima zaključene ugovore u roamingu. Pretplatnik sa listom roing partnera i njihovim uslugama može upoznati putem Ponude i na web stranici Davaoca usluga [www.telekom.me](http://www.telekom.me). Upotreba inostrane mreže regulisana je propisima inostranog operatora.

15. Davaoca usluga ne odgovara za pokrivenost signalom, kvalitet, sigurnost ponuđene usluge u drugim komunikacionim mrežama ili podataka o razgovorima evidentiranim od strane drugog komunikacionog operatora

##### **Usluge drugih lica koje se pružaju posredstvom komunikacione mreže Davaoca usluga**

16. Davaoca usluga ne snosi odgovornost za kvalitet i sadržaj usluga koje druga lica (pravna ili fizička) pružaju posredstvom komunikacione mreže Davaoca usluga. Davaoca usluga je odgovoran za kvalitet veze svoje komunikacione mreže.

17. Davaoca usluga je dužan da drugo lice iz prethodnog stava ugovorom obaveže da date usluge može pružati korisniku isključivo po zahtjevu korisnika i po prethodnom dobijanju njegove saglasnosti u formi koja omogućava da ista bude sačuvana (pisanim ili elektronskim putem, SMS i sl).

18. Troškovi korišćenja usluga drugih lica (pravna ili fizička) posredstvom komunikacione mreže Davaoca usluga se fakturišu putem računa Davaoca usluga.

19. Davaoca usluga je dužan da u slučaju prigovora korisnika po osnovu iznosa računa za usluge iz prethodnog stava, zatim kvaliteta i sadržaja tih usluga, omogući korisniku nesmetano korišćenje svojih komunikacionih usluga koje su obezbijeđene saglasno ovom Ugovoru. Davaoca usluga će prilikom donošenja odluke po predmetnom prigovoru tražiti od pružaoca tih usluga detaljan izvještaj u vezi usluge na koju se odnosi dati prigovor.

20. Davaoca usluga će svoje usluge obezbijediti saglasno prethodnom stavu ukoliko je korisnik platio nesporni dio računa ili iznos koji odgovara prosječnoj vrijednosti posljednja tri mjeseca računa.

##### **Korišćenje mobilne mreže:**

21. Pretplatnički odnos po ovom Ugovoru uključuje usluge mobilnih komunikacija u unutrašnjoj i inostranim mrežama (sa kojima Davaoca usluga ima zaključene ugovore u roamingu).

22. Korišćenje usluga inostrane mreže mobilne telefonije Davaoca usluga naplaćuje od Pretplatnika u korist inostranog roing partnera, stoga i postoji mogućnost kašnjenja sa obračunom usluga ostvarenih u roing 25. Davaoca usluga je dužan i ovlašten je da preduzima sve aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta usluga, ali i da uvodi restrikcije radi obezbjeđenja zadovoljavajućeg funkcionisanja i održavanja mreže mobilne telefonije, ili radi sprječavanja zloupotrebe mreže.

23. Ukoliko Davalac usluga utvrdi da Pretplatnik narušava sigurnost rada mreže, odnosno da istu zloupotrebljava i koristi suprotno Ugovoru, Davalac usluga je ovlašten da bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine pružanje usluge, s tim što će o prekidu obavijestiti Pretplatnika u najkraćem mogućem roku.

**Član 15. Informacije o postupcima koje Davalac usluga primjenjuje za mjerenje i upravljanje saobraćajem radi izbjegavanja zagušenja u mreži, kao i informacije o načinu na koji ti postupci mogu uticati na kvalitet usluga**

1. Davalac usluga obezbjeđuje ispravan i nesmetan rad mreže, te je u tu svrhu dužan da redovno održava svoje mrežne kapacitete.
2. Davalac usluga, u svrhu sprečavanja zagušenja u mreži, preduzima planiranje i dimenzioniranje mreže i druge odgovarajuće metode, a u cilju postizanja kvaliteta korišćenja mrežnih resursa kako isto ne bi uticalo na kvalitet usluge. Davalac usluge obezbjeđuje 24h/7dana nadzor nad svim elementima, kapacitetima i performansama svoje mreže, kao i servisima koje nudi korisnicima. Promjene u funkcionisanju/kvalitetu imaju za posljedicu mjere redovnog i vanrednog održavanja kroz automatske korekcije (automatizovano prerutiranje saobraćaja u slučaju zagusenja ili prekida linkova) ili manuelne korekcije (radovi ekspertskih timova za održavanje). Davalac usluga ne vrši filtriranje/ prioritizaciju bilo kog saobraćaja za korisnike fixnog pristupa internetu. U slučaju degradacije i zagušenja davalac usluga utvrđuje prioritet po servisima na način: govorni servis, ExtraTV, internet usluga.

**Član 16. Pravo Pretplatnika na ograničenje potrošnje i obavještenje o stanju potrošnje**

**A – za mrežu na fiksnoj lokaciji**

1. Na zahtjev Pretplatnika Davalac usluga je dužan da omogući besplatno ograničenje potrošnje za obračunski period.
2. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku dostavlja besplatna obavještenja putem telefonskog poziva ili SMS-a ukoliko dođe do potrošnje koja je iznad prosjeka potrošnje Pretplatnika za posljednja tri mjeseca i da vodi evidenciju o dostavljenim obavještenjima.
3. Na zahtjev Pretplatnika Davalac usluga je dužan da omogući besplatnu zabranu odlaznih poziva prema određenom broju ili grupi brojeva.
4. Pretplatnik koji više od dva puta u toku kalendarske godine zahtijeva aktiviranje navedenih usluga dužan je da Davaocu usluga plati naknadu definisanu važećim cjenovnikom.

**B – za mobilnu mrežu:**

5. Na zahtjev Pretplatnika Davalac usluga je dužan da omogući kod mobilne telegonije besplatnu zabranu odlaznih poziva prema određenom broju ili grupi brojeva, odnosno slanje i primanje SMS-a na određene ili sa određenih vrsta brojeva saglasno stavu 4 ovog člana
6. Davalac usluga je dužan da, na zahtjev Pretplatnika, dostavi stanje trenutne potrošnje, koje nije starije od šest sati, a za komunikacije u romingu u posljednja 24 sata.

**Član 17. Ponudjene tipove usluga održavanja i usluga podrške Pretplatniku koje Davalac usluga pruža, kao i načine stupanja u kontakt sa tim službama**

**A- za mrežu na fiksnoj lokaciji**

1. Davalac usluge može privremeno ograničiti, odnosno prekinuti pristup svojim uslugama, kada je to potrebno radi otklanjanja smetnji, redovnog održavanja i razvoja mreže.
2. Davalac usluge je dužan da obavještenje o privremenom ograničenju objavi na način uređen članom 26. U cilju obezbjeđenja sigurnosti mreže i kvaliteta usluge Davalac usluge ima pravo pregleda ispravnosti pretplatničke terminalne opreme i pretplatničke instalacije.
3. Davalac usluge će obezbijediti servis za pomoć u rješavanju problema Pretplatnika, neprekidno 24 sata 7 dana u nedelji, besplatnim pozivom na broj 12711 ili 1500.

**B – za mobilnu mrežu**

4. Davalac usluga je u obavezi da održava mrežu za mobilnu telefoniju u skladu sa propisanim standardima koji važe u ovoj oblasti.
5. Davalac usluga radi nesmetanog i kvalitetnog korišćenja usluge obezbjeđuje Pretplatniku podršku po stavu 3 ovog člana. Pretplatnik je dužan da blagovremeno prijavljuje smetnje na dati broj za pomoć u rješavanju problema.
6. Pretplatnik može da vrši i redovnu kontrolu stanja na račun u slanjem SMS sa sadržajem: RACUN na broj.1467 ili pozivom na broj iz stava 3 ovog člana.

**Član 18. Ograničenja Davaoca usluga u korišćenju terminalne opreme**

1. Pretplatnik ne smije priključiti terminalnu opremu na javnu elektronsku komunikacionu mrežu koja ne ispunjava uslove iz člana 10 i člana 11 ovog Ugovora i druge uslove definisane pozitivnim propisima.
2. Davalac usluge je ovlašten da suspenduje korisnički odnos ako Pretplatnik koristi opremu koja nema potrebna odobrenja, da ograniči ili onemogući uslugu sa opreme koja ometa funkcionisanje mreže ili, ako je to neophodno da bi se obezbijedilo redovno funkcionisanje mreže, da raskine pretplatnički odnos, s tim što će prije raskidanja pretplatničkog odnosa pismeno obavijestiti Pretplatnika o razlozima raskida.

**Član 19. Minimalna brzina širokopoljajnog pristupa internetu**

**A – za mrežu na fiksnoj lokaciji: putem xDSL tehnologije**

1. Ponudena vrijednost brzine izabranog paketa Internet usluga se odnose na maksimalnu (»up to«) brzinu između korisničkog uređaja i opreme u administrativnom domenu Davaoca usluge, te minimalna brzina pristupa Internetu koju Davalac usluge garantuje Pretplatniku za dati paket Internet usluga čini vrijednost od 70% maksimalne brzine pristupa.
2. Imajući u vidu činjenice da je Internet servis zasnovan na kompleksnoj tehnologiji koju sačinjavaju razne računarske mreže, javni i privatni prenosni putevi koji se nalaze pod jurisdikcijom raznih nacionalnih PTT administracija i baza podataka raznih subjekata, a koji se nalaze van direktne kontrole Davaoca usluge; da je Internet servis funkcionalno zavistan i od korisničkih uređaja i korisničke/kućne pristupne mreže (terminalna oprema), na koje Davalac usluge nema direktni uticaj, ugovorne strane su saglasne: da Davalac usluge ne daje garanciju za konstantan pristup drugim računarskim sistemima i da Internet usluga nije dostupan na cijelom području Crne Gore.

**B – za mobilnu mrežu: - putem Mobilnog interneta: uslovi pod kojima se ostvaruje ponudena brzina širokopoljajnog pristupa internetu**

3. Davalac usluga Pretplatniku garantuje brzinu pristupa internetu obezbijedenu po izabranom paketu usluga sa mobilnim internetom, pod uslovom da Pretplatnik koristi terminalnu opremu koja zadovoljava odgovarajuće tehničke karakteristike za obezbijedenu pokrivenost (2G ili 3G ili 4G pokrivenost) jer data brzina zavisi od pripadajuće pokrivenosti u čijem je dometu Pretplatnik mobilnog interneta, kao i od karakteristika terminalne opreme (računara) Pretplatnika. Pretplatnik se o pripadajućoj 2G ili 3G ili 4G pokrivenosti naseljenog prostora na području Crne Gore može informisati na web sajtu Davaoca usluga <http://www.telekom.me/postpaid-pokrivenost.nsp>.

4. Davalac usluga ne odgovara za pokrivenost signalom, kvalitet, sigurnost ponuđene usluge u drugim komunikacionim mrežama ili za podatke evidentirane od strane drugog operatora.

**Član 20. Cijene, način tarifiranja u trenutku zaključenja Ugovora, način plaćanja**

1. Cijene usluge i način tarifiranja iste su definisani članom 4 ovog Ugovora i Ponudom.
2. Pretplatnik se obavezuje da uredno i blagovremeno plaća račun za korišćenje usluge u roku od 8 dana po prijemu istog. Smatraće se da je 7 (sedmi) dan od dana izdavanja (naznačen na račun) dan prijema računa. Nakon isteka navedenog roka za izmirenje obaveze ispostavljeni račun se smatra opomenom i bez upućivanja pisanog obavještenja. Ukoliko Pretplatnik ne izmiri račun u roku od 15 dana, računajući od dana kada je račun stekao svojstvo opomene, Davalac uslugemože Pretplatniku privremeno isključiti odlazne pozive (kod govornog servisa), kao i ostale usluge za mobilnu telefoniju (SMS, GPRS,... itd), odnosno uslugu, obavještavajući ga na pouzdan način o razlozima za isto (putem govornog automata i/ili Extra TV).

3. Ukoliko Pretplatnik ne izmiri dospjelo potraživanje u roku od 40 dana od dana privremenog isključenja Davaoca usluge može trajno prekinuti pružanje komunikacionih usluga (ne ranije od navedenog roka) i raskinuti pretplatnički odnos. Ugovor će se od tog momenta smatrati jednostrano raskinutim.
4. Davaoca usluga račun za komunikacione usluge neće dostavljati na adresu Pretplatnika naznačenu za dostavljanje računa ukoliko je isto Pretplatnik zahtijevao. Pretplatnik dati zahtjev može podnijeti pisanim putem na obrascu propisanom od strane Davaoca usluga ili u drugoj formi koja može da se sačuva kao trajni zapis. Dati zahtjev Pretplatnik može opozvati u bilo kojem trenutku. Davaoca usluga će u datom mjesecu Pretplatniku pozivom, SMSom ili pisanim obavješanjem pružiti informacije o predmetnom računu, kao i o mogućnosti preuzimanja istog u prodajnim mjestima Davaoca usluga. Pretplatnik račun iz ovog stava može da izmiri ili po preuzimanju istog ili u roku od 8 dana od dana prijema prvog narednog računa. Prigovor na račun iz ovog stava Pretplatnik može podnijeti u roku od 8 dana od dana preuzimanja istog u prodajnom mjestu Davaoca usluga ili u roku od 8 dana od dana prijema prvog narednog računa.
5. Pretplatnik koji prenosi broj plaća jednokratnu naknadu za prenos broja operatoru u čiju mrežu broj prenosi u iznosu određenom od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija).

**Član 21. Način obavještanja o cijenama i načinu tarifiranja usluga, troškovima održavanja, kao i o ponudjenim načinima plaćanja i razlike u troškovima zbog načina plaćanja**

1. Davaoca usluga zadržava pravo na izmjenu cijena svojih usluga. Davaoca usluga je dužan da o datoj izmjeni obavijesti Pretplatnika na način uređen članom 26 ovog Ugovora.
2. Cjenovnik Davaoca usluge je dostupan u svim poslovnica Davaoca usluga i na internet stranici na zvaničnom sajtu [www.telekom.me](http://www.telekom.me)
3. Cijena zasnivanja pretplatničkog odnosa i cijena instalacije za govorni servis (na fiksnoj lokaciji) čine jednokratne naknade i iste Pretplatnik plaća za uslugu na način utvrđen Ponudom Davaoca usluga.
4. Mjesečna naknada za pristup mreži za govorni servis (na fiksnoj lokaciji) čini naknadu za uslugu pristupa komunikacionoj mreži Davaoca usluga. Mjesečna naknada za pristup mreži se naplaćuje svakomjesečno putem redovnog računa za komunikacione usluge i čini posebnu stavku na računu.
5. Mjesečna naknada za pristup mreži se naplaćuje od dana kada je pretplatnička terminalna oprema priključena na mrežu Davaoca usluga, bez obzira da li je Pretplatnik koristi ili ne.
6. Pretplatnik plaća samo jednu naknadu za pristup mreži, bez obzira koliko usluga istovremeno koristi. Ukoliko Pretplatnik otkaže uslugu po osnovu koje plaća mjesečnu naknadu za pristup mreži, preuzima obavezu plaćanja iste po osnovu druge izabrane usluge.
7. Ukoliko je Ugovorom definisana solidarna odgovornost, solidarni dužnik odgovara Davaocu usluge za cijelu obavezu i Davaoca usluge može zahtijevati njeno ispunjenje od bilo kog solidarnog dužnika sve dok obaveza ne bude potpuno ispunjena.
8. Pretplatnik date cijene može platiti u cjelosti ili u ratama, po uslovima uređenim ovim Ugovorom i Ponudom.

**Član 22. Seoba i privremeno isključenje pretplatničke terminalne opreme (za mrežu na fiksnoj lokaciji):**

1. U slučaju preseljenja u drugi stan ili poslovnu prostoriju ne teritoriji iste ili druge mjesne mreže Pretplatnik ima pravo da zahtijeva od Davaoca usluga da izvrši seobu usluge.
2. Pretplatnik je dužan da podnese zahtjev, u pisanoj formi, u roku od 15 dana prije roka koji je odredio za seobu. Poslije naznačenog roka za seobu Pretplatnik ne može raspolagati uslugom koji je do tada koristio na postojećoj adresi. Pretplatnik je u obavezi da izmiri sve dospjele obaveze na postojećoj adresi.
3. Davaoca usluge je u obavezi da u roku od 8 dana od dana naznačenog u zahtjevu izvrši priključenje na komunikacionu mrežu, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za realizaciju zahtjeva.
4. Pretplatnik ima pravo da zadrži isti pretplatnički broj.
5. Za izvršenu uslugu seobe Pretplatnik plaća iznos propisan Cjenovnikom.

**Član 23. Mjere koje se primjenjuju u slučaju neplaćanja usluga, zloupotreba poziva prema hitnim službama, uznemiravanja drugih korisnika i narušavanja sigurnosti i integriteta elektronske komunikacione mreže**

1. Davaoca usluga može ograničiti pristup izabranoj usluzi, odnosno Pretplatnika isključiti i raskinuti Ugovor, ukoliko Pretplatnik ne izmiri račun u ugovorenom roku, u slučaju uznemiravanja drugih korisnika i zloupotrebe poziva prema brojevima hitnih službi.
2. Prilikom utvrđivanja povrede obaveze iz Ugovora Davaoca usluge će na pouzdan način upozoriti Pretplatnika i odrediti primjeren rok, a zavisno od učinjene povrede, za otklanjanje nepravilnosti, odnosno za izmirenje potraživanja shodno članu 20 ovog Ugovora. U suprotnom će Pretplatnika trajno isključiti i raskinuti pretplatnički odnos. Davaoca usluge nije dužan da Pretplatnika prethodno obavijesti ukoliko povreda predstavlja ozbiljnu prijetnju za bezbjednost i zdravlje ljudi ili narušava sigurnost i integritet mreže.
3. Za vrijeme privremenog ograničenja pristupa uslugama Davaoca usluga će obezbijediti dolazne pozive i dostup hitnim službama, osim ukoliko bi to predstavljalo ozbiljnu prijetnju za bezbjednost i zdravlje ljudi ili narušavanje sigurnosti i integritet mreže od strane Pretplatnika.
4. Za vrijeme ograničenja pristupa uslugama Pretplatnik plaća mjesečnu naknadu za pristup mreži.
5. Po prestanku razloga za ograničenje Davaoca usluga će Pretplatniku ponovo omogućiti korišćenje komunikacionih usluga. Za ponovno uključivanje Pretplatnik plaća iznos utvrđen Cjenovnikom Davaoca usluga.
6. Davaoca usluge ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati Pretplatniku zbog privremenog isključenja i nemogućnosti pristupa ugovorenoj usluzi iz razloga definisanih stavom 1 ovog člana.

**Član 24. Način refundiranja sredstava Pretplatniku za usluge koje nisu izvršene u skladu sa ugovorenim kvalitetom i ponudjenim uslovima**

1. Ukoliko u datom mjesecu Pretplatnik podnese prigovor na raspoloživost i kvalitet usluge (uključujući i prigovor na vrijednost minimalne brzina pristupa Internetu koju Davaoca usluga garantuje Pretplatniku po ovom Ugovoru) i po tom osnovu zahtjev za obeštećenje, Pretplatnik ima pravo na obeštećenje samo ako su ta potraživanja prihvaćena od strane Davaoca usluga ili utvrđena odlukom nadležnog organa.
2. Ukoliko se prihvati prigovor Davaoca usluge će Pretplatniku izvršiti obeštećenje na način što će umanjiti iznos mjesečne naknade za pristup mreži i iznos pretplate (mjesečne cijene).
3. Navedene cijene se umanjuju na način što će se za svaki sat prekida u funkcionisanju usluge (iznad garantovane prosječne mjesečne raspoloživosti i/ili ispod ponuđenog kvaliteta usluge) Pretplatniku umanjiti račun za dva sata, odnosno za 2/720 datih cijena. U dijelu kalkulacija po ovom osnovu računa se da svaki mjesec korišćenja usluge ima ukupno 720 sati.
4. Ukupno umanjjenje u datom mjesecu ne može preći iznos mjesečne naknade za pristup mreži i iznos pretplate (mjesečne cijene) za izabranu uslugu.
5. Periodom vremena u kojem je Pretplatnik bio u nemogućnosti da koristi uslugu smatra se vrijeme od prijave greške nadležnoj službi za prijavu tehničkih problema do trenutka rješavanja iste. Periodom vremena u kojem je Pretplatnik koristio internet uslugu po brzini manjoj od garantovane minimalne brzine smatra se vrijeme u kojem je vršeno mjerenje iste.
6. Davaoca usluge nije dužan da obešteti Pretplatnika, ako je do lošeg kvaliteta pružanja usluga ili ograničenja pristupa mreži ili usluzi došlo zbog okolnosti na koje Davaoca usluga nije mogao da utiče.

**Član 25. Način rješavanja sporova**

1. Pretplatnik ima pravo podnošenja prigovora na kvalitet raspoloživosti usluga kao i na visinu računa za pružene usluge.
2. Prigovor po pitanju kvaliteta usluge Pretplatnik podnosi u pisanoj formi nadležnoj službi Davaoca usluga odmah po utvrđivanju ovih okolnosti, a prigovor na visinu računa u roku od 8 dana od dana prijema istog.

3. Po prigovoru Pretplatnika Davalac usluga je dužan donijeti odluku sa obrazloženjem u roku od 8 dana od dana podnošenja istog.
4. Ukoliko Davalac usluga odbije prigovor ili ne odluči u utvrđenom roku, Pretplatnik ima pravo da u roku od 15 dana podnese žalbu Agenciji
5. U slučaju sudskog spora nadležan je sud prema mjestu zaključenja Ugovora.

#### **Član 26. Način obavještanja Pretplatnika o pristupanju izmjenama uslova utvrđenih Ugovorom I način ostvarivanja prava na raskid Ugovora**

1. Davalac usluga je dužan da, najmanje 30 dana prije eventualnih izmjena uslova utvrđenih ovim Ugovorom, o izmjeni, obavezno pisanim putem, na jasan, vidljiv i nedvosmislen način, kao i putem SMS-a kada je to moguće, obavijesti Pretplatnika.
2. U roku iz prethodnog stava Pretplatnik može otkazati Ugovor bez obaveze plaćanja naknada po osnovu raskida i bez primjene otkaznog roka, ako su izmjene nepovoljnije u odnosu na ugovorene uslove i cijene.

#### **Član 27. Mogućnost izmjene i ukidanja korisničkog paketa za koji je zaključen Ugovor i uz obavezu Davaoca usluga da Pretplatniku ponudi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket**

1. Davalac usluga može izvršiti izmjenu i ukidanja korisničkog paketa za koji je zaključen Ugovor. Davalac usluga će Pretplatniku ponuditi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket.
2. O promjenama po ovom članu Davalac usluga je dužan da Pretplatnika obavijesti na način uređen prethodnim članom.

#### **Član 28. Vrijeme trajanja Ugovora, uslovi za njegovo produženje, izmjene i raskid**

##### **28.1. Vrijeme trajanja Ugovora**

1. Davalac usluga i Pretplatnik zaključuju ovaj Ugovor na period utvrđen članom 6.
2. Minimalni period trajanja pretplatničkog odnosa iz člana 6 ovog Ugovora počinje da teče od dana aktiviranja usluge.
3. Nakon zaključenja Ugovora Davalac usluga predaje Pretplatniku primjerak Ugovora i Ponudu za izabranu uslugu.
4. U slučaju da je Pretplatnik iskazao potrebu da, kod Ugovora zaključenog na određeno vrijeme, nastavi da koristi ugovorene usluge i po isteku ugovorenog perioda dužan je da o istom obavijesti Davaoca usluga u pisanoj formi 30 dana prije isteka čime će taj ugovor nastaviti da važi na neodređeno vrijeme.

##### **28.2. Raskid i prestanak Ugovora**

1. Pretplatnik može raskinuti Ugovor sa Davaocem usluga u bilo kojem trenutku jednostranom izjavom volje datoj u pisanoj formi. Pretplatnik je dužan da zahtjev za raskid Ugovora lično podnese nadležnoj službi Davaoca usluga ili ovlaštenom zastupniku Davaoca usluga.
2. Ako Pretplatnik nije platio nesporni dio računa u ostavljenom roku ili nastavi da postupa suprotno odredbama Ugovora ili ne postupi po konačnoj odluci Agencije, Davalac usluga će trajno isključiti Pretplatnika i prekinuti sa pružanjem svih usluga. Ugovor se od tog trenutka smatra jednostrano raskinutim. Ako je Pretplatnik podnio prigovor, odnosno žalbu a isti je u roku platio nesporni dio računa ili iznos koji odgovara prosječnoj vrijednosti posljednja tri mjesečna računa, Davalac usluga neće preduzeti mjere ograničenja pristupa svojim uslugama, niti će uskratiti pružanje usluga i pristup i korišćenje brijeva hitnih službi i besplatnog broja službe za korisnike do konačne odluke Agencije.
3. Davalac usluga je u obavezi da obavijesti Pretplatnika o raskidu pretplatničkog odnosa.

#### **Član 29. Naknada za raskid Ugovora prije vremena**

1. U slučaju otkaza Ugovora prije isteka definisanog minimalnog ili određenog perioda iz člana 6 od strane Pretplatnika, Pretplatnik je dužan da Davaocu usluga plati mjesečne cijene za preostali period na koji je Ugovor zaključen ili naknadu u visini popusta na uređaje, opremu i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Navedene naknade Pretplatnik nema obovazu da plati ukoliko je do raskida Ugovora došlo iz razloga što Davalac usluga nije u mogućnosti da ispuni ugovorene obaveze, kao i u slučaju kada izmjene korišćenja usluga nepovoljnije za Pretplatnika u odnosu na ugovorene uslove.
2. U slučaju raskida Ugovora od strane Davaoca usluga, Davalac usluga ima pravo da od Pretplatnika zahtijeva samo plaćanje potraživanja koja su nastala u periodu do raskida Ugovora, uključujući i naknade u visini popusta na uređaje, opremu i usluge koje je Pretplatnik ostvario do dana raskida.
3. Ukoliko je Pretplatniku po ovom Ugovoru obezbijeđen i uređaj (mobilni aparat i sl) po cijenama sa popustom, to je u slučaju raskida Ugovora prije isteka definisanog perioda dužan da Davaocu usluga nadoknadi vrijednost uređaja u iznosu koji čini razlika između maloprodajne cijene i cijene sa popustom. Ukoliko je Pretplatniku dat uređaj (mobilni aparat i sl.) sa obavezom plaćanja cijene na rate i po cijeni sa popustom to je u slučaju raskida Ugovora prije isteka definisanog perioda dužan da Davaocu usluga plati preostale iznose rata, kao i razliku maloprodajne cijene i cijene date sa popustom (umanjena za iznos placene cijene), a ukoliko mu je dat uređaj sa obavezom plaćanja cijene na rate to je dužan je da plati preostale iznose rata.
4. Pretplatnik je dužan da sa danom raskida Ugovora vrati preuzetu opremu (koja je u vlasništvu Davaoca usluga) ispravnu i neoštećenu. U slučaju da Pretplatnik ne vrati opremu u roku od 15 dana od dana raskida ili je vrati neispravnu i/ili oštećenu, biće dužan da, pored obaveza iz ovog člana, nadoknadi Davaocu usluga štetu u iznosu maloprodajne cijene zadužene opreme po cjenovniku Davaoca usluga, Ispravnost i/ili oštećenje prilikom vraćanja utvrđuje ovlašteno lice Davaoca usluga u prisustvu Pretplatnika i u slučaju utvrđivanja kvara se sačinjava zapisnika u kojem se konstatuje vrsta kvara- oštećenja i primjerak istog predaje Pretplatniku.
5. Pretplatnik je dužan da izmiri i ostale obaveze dospjele do dana raskida.
6. U slučaju raskida Ugovora po isteku datog perioda Pretplatnik je dužan da izmiri u cjelosti sve obaveze dospjele do dana raskida Ugovora, kao i da vrati opremu shodno stavu 3 ovog člana.
7. U svim slučajevima raskida Ugovora deinstalaciju opreme (koja je u vlasništvu Davaoca usluga) ugrađene na strani Pretplatnika, vrši isključivo Pretplatnik.

#### **Član 30. Zabranjena Pretplatniku da obavlja djelatnost elektronskih komunikacija, odnosno da uslugu koja mu se pruža po osnovu ovog Ugovora proširi na druge korisnike**

1. Pretplatnik se obavezuje da se uzdržava od bilo kakvih radnji koje mogu nanijeti štetu mreži Davaoca usluga ili drugim licima korisnicima mreže.
2. Ukoliko Davalac usluga utvrdi da Pretplatnik narušava sigurnost rada mreže, odnosno da istu zloupotrebljava na način što obavlja djelatnost elektronskih komunikacija ili omogućava trećim licima korišćenje i zloupotrebu usluga ili Pretplatnik vrši uznemiravanje drugih pretplatnika Davaoca usluga ili drugih operatera mobilne ili fiksne telefonije i sl., Davalac usluga je ovlašćen da bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine pružanje usluga, s tim što će o prekidu obavijestiti Pretplatnika u najkraćem mogućem roku.
3. Prilikom utvrđivanja povrede obaveze iz Ugovora, te i zloupotreba definisanih Opštim uslovima Davalac usluga je dužan da, a u zavisnosti od stepena pričinjene povrede odnosno zloupotrebe, upozori Pretplatnika (pozivom, SMS ili dr. elektronskom porukom) ili privremeno onemogućiti korišćenje usluge o čemu, bez odlaganja, obavještava pretplatnika u pisanoj obliku. Ukoliko Pretplatnik ponavlja kršenje obaveza utvrđenih Ugovorom i/ili Opštim uslovima, Davalac usluga ima pravo da raskine Ugovor, u skladu sa odredbama Ugovora i Opštim uslova.

#### **Član 31. Prava i obaveze koje se odnose na unos i brisanje ličnih podataka u imenik**

1. Pretplatnik ima pravo da njegovi lični podaci budu unijeti u imenik Davaoca usluga. Davalac usluga je dužan da uspostavi, objavi i ažurira imenik pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga, osim ako Pretplatnika u pisanoj formi zahtijevao zabranu unošenja svojih podataka u imenik.
2. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku obezbijedi pravo na izmjene, dopune ili brisanje njihovih ličnih podataka iz imenika.

#### **Član 32. Vrstu mjera koje Davalac usluga može preduzeti kao odgovor na sigurnosne incidente i incidente koji ugrožavaju integritet mreže, ili predstavljaju prijetnju sigurnosti i integritetu mreže**

1. Davalac usluga je dužan da preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mjere radi obezbjeđenja integriteta svoje mreže, kao i radi zaštite sigurnosti, odnosno neprekidnog pružanja svojih usluga. Mjere se sprovode radi sprječavanja i umanjanja uticaja sigurnosnih incidenata na Pretplatnika i povezane





## PODIJELI DOŽIVLJAJ.

elektronske komunikacione mreže, a posebno radi obezbjeđivanja sigurnosti usluga i zaštite Pretplatnika od zlonamjernih aktivnosti, elektronskih sabotaža, prevara trećih lica i zloupotreba bilo koje vrste.

### Član 33. Neželjene komunikacije i neželjene komunikacije zloupotrebom elektronske pošte

1. Pretplatnik je dužan da upotrebu automatskih govornih uređaja, bez ljudskog posredovanja (pozivni automati), faksa ili elektronske pošte za pozive prema korisniku, uključujući SMS za pozive prema korisniku radi direktnog marketinga, vrši samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.
2. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku omogući selekciju dolazne elektronske pošte koja sadrži neželjene elektronske poruke ili štetan sadržaj, na brz i jednostavan način.
3. Davalac usluga je dužan da na svojoj internet stranici ([www.telekom.me](http://www.telekom.me)) objavi, na jasan način, adresu elektronske pošte za prijavu zloupotreba i da odgovori na svaki prigovor u vezi sa zloupotrebom elektronske pošte, u roku od osam dana od dana prijema tog prigovora putem elektronske pošte.
4. Po ovom Ugovoru Pretplatnik se obavezuje na zabranu slanja neželjenih elektronskih poruka, uključujući SMS u skladu sa stavom 1 ovog člana, te je dužan da preduzime odgovarajuće (predložene) mjere radi sprječavanja zloupotreba korisničkog naloga elektronske pošte. U slučaju zloupotrebe korisničkog naloga davalac usluga postupiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

### Član 34. Završne odredbe

1. Svojim potpisom Pretplatnik potvrđuje tačnost i potpunost podataka datih po ovom Ugovoru.
2. Pretplatnik koji je u ranijem periodu zaključio pretplatnički ugovor za usluge Davoca usluga i po tom osnovu ostvario dug prema Davaocu usluga, a potom se opredijeli za korišćenje usluga po ovom Ugovoru, to sa zaključenjem ovog Ugovora Pretplatnik preuzima i obavezu da nastavi da plaća predmetni dug po računu koji se ispostavlja po ovom Ugovoru.
3. Strane su saglasne da će sve sporove nastale po ovom Ugovoru rješavati mirnim putem. U suprotnom utvrđuju nadležnost suda prema mjestu zaključenja Ugovora.
4. Na ovaj Ugovor Agencija daje saglasnost u skladu sa pozitivnim propisima. Davalac usluga ne smije sa Pretplatnikom zaključiti Ugovor za koji nije pribavljena saglasnost Agencije.
5. Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka, po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.

Pretplatnik

---

Crnogorski Telekom a.d.

---

(potpis ovlašćenog lica)

Solidarni dužnik\*

---

# Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa

(fiksna mreža)

## 1. Podnosilac zahtjeva:

Ime i prezime/Naziv firme:	Adresa (Ulica, broj, grad i poštanski broj):	
Broj lične karte (rezidencijalni korisnici):	Broj žiro-računa (poslovni korisnici):	PIB/PDV (poslovni korisnici):
<input type="checkbox"/> Student	<input type="checkbox"/> Učenik	<input type="checkbox"/> Lice sa invaliditetom

JMB .....(nije obavezno popuniti)

## 2. Dostava računa (upisivanjem znaka "x" u odgovarajućem polju Pretplatnik se opredjeljuje za način dostave računa):

<input type="checkbox"/> Putem pošte	<input type="checkbox"/> Elektronskim putem / e-mail	<input type="checkbox"/> Ne dostavljati račun*
--------------------------------------	--	--

\*Upisivanjem odgovarajućeg znaka u datom polju podnosilac je saglasan da mu se račun sa vrijednošću ispod 1,00EUR sa PDVom ne dostavlja na naznačenu adresu. Ovu saglasnost podnosilac može opozvati u bilo kojem trenutku.

## 3. Usluga:

A - Bakarna/radio pristupna mreža:

<input type="checkbox"/> Govorni servis	<input type="checkbox"/> ISDN	<input type="checkbox"/> Ruralni	<input type="checkbox"/> ADSL <input type="checkbox"/> VDSL	<input type="checkbox"/> Extra TV	<input type="checkbox"/> Extra Trio	<input type="checkbox"/> xDuo	<input type="checkbox"/> Tango
---	-------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

<input type="checkbox"/> Biznis Duo sa Hibrid dodatkom (isključivo uz Biznis Duo sa ADSL-om)
--

B - Optička pristupna mreža:

<input type="checkbox"/> Telefonski priključak	<input type="checkbox"/> Internet	<input type="checkbox"/> Extra TV	<input type="checkbox"/> Extra Trio	<input type="checkbox"/> x Duo	<input type="checkbox"/> Tango
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Upisivanjem odgovarajućeg znaka u datom polju podnosilac se opredjeljuje za osnov zasnivanja pretplatničkog odnosa.

## 4. Tarifni paket/paket usluga (naziv paketa):

Naziv paketa:
<input type="checkbox"/> Saglasnost za drugi xDSL paket* *Podnosilac koji zahtijeva zasnivanje pretplatničkog odnosa za Internet uslugu po osnovu xDSL tehnologije ovim potvrđuje da ukoliko Crnogorski Telekom, prilikom ispitivanja tehničkih mogućnosti, utvrdi da instalacija podnosioca zahtjeva ne može da podrži minimalnu brzinu zahtijevanog xDSL paketa po istom ovom zahtjevu može da mu obezbijedi korišćenje drugog xDSL paketa koji može da podrži minimalnu brzinu po predmetnoj instalaciji.
<input type="checkbox"/> Saglasnost za Hibrid** **Podnosilac koji zahtijeva zasnivanje pretplatničkog odnosa za Internet uslugu po osnovu Biznis Duo 10 Hibrid paketa ovim potvrđuje da ukoliko Crnogorski Telekom, prilikom ispitivanja tehničkih mogućnosti, utvrdi da kod podnosioca zahtjeva ne postoje 4G pokrivenost, te time ni tehnički uslovi koji treba da podrže Hibrid uslugu po istom ovom zahtjevu može da mu obezbijedi korišćenje interneta putem ADSL priključka iz tog paketa, sa pripadajućom cijenom za isti.

## 5. Vrijeme trajanja pretplatničkog ugovora:

<input type="checkbox"/> Neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom od 24 mj.	<input type="checkbox"/> Određeno vrijeme u trajanju od ____ mj.
<input type="checkbox"/> Neodređeno vrijeme bez minimalnog trajanja	

(\*minimalni period trajanja pretplatničkog ugovora utvrđuje Crnogorski Telekom ponudom za izabranu uslugu)

## 6. Instalacija\*\*:

<input type="checkbox"/> Davalac usluga	<input type="checkbox"/> Pretplatnik
---	--------------------------------------

(\*\*upisivanjem odgovarajućeg znaka u datom polju Pretplatnik se opredjeljuje za način instalacije xDSL / Extra TV usluge po bakarnoj pristupnoj komunikacionoj mreži):

Ovaj Zahtjev čini sastavni dio pretplatničkog ugovora.

Podnosilac zahtjeva: .....  
(potpis)